

**Dipotso tsa Maemo a kwa gae (Mofuta wa Wave 3 Bokhutlo;**

**Diphalane/Ngwanatsele 2016)**

**Tshekatsheko ya botsereganyi ba Mephato e Meraro ya**

**Tshimologo mo Porofenseng ya Bokone - Bophirima**

*Foromo e tshwanetse go tladiwa ke motsadi kgotsa motho yo o tlhokomelang morutwana wa Mophato 2 (kgotsa 1) ka nako tsotlhe mo gare ga beke.*

*Foromo e ya Sekgowa e ka dirisiwa go thusa go tlhaloganya foromo ya Setswana. Tsweetswee, tlatse fela e le nngwe ya diforomo tse.*

Leina la morutwana

1. A ke wena ka nako tsotlhe o tlhokomelang morutwana yo o tlisitseng foromo?

Ee 1 Nyaa 2

2. O tsalana jang le morutwana yo? (Tshwaya karabo e le nngwe ka "X".)

Mme	1	Rre	2	Rremogolo	3	Koko	4
Ausi	5	Abuti	6	Motho yo mongwe fela	7		

3. O na le dingwaga tse kae?

\_\_\_\_\_ dingwaga

4. Jaaka motlhokomedimogolo kgotsa motsadi wa ngwana, thutokgolo ya gago ke efe?

(Tshwaya karabo e le nngwe ka "X".)

Ga ke a fetsa Mophato 12	1
Ke feditse Mophato 12	2
Ke feditse setifikeiti kgotsa dipoloma ya dingwaga di le pedi kgotsa tharo morago ga sekolo	3
Ke sa ntse ke ithutela dikerii	4
Ke feditse dikerii e le nngwe ya dingwaga di le tharo kgotsa go feta	5

(5. & 6.) O dira dilo tse di latelang go le kae le ngwana yo?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> mo moleng mongwe le mongwe ka "X")	Le e seng	Fa tlase ga gangwe ka kgwedi	Gangwe kgotsa gabedi mo kgwedding	Gangwe kgotsa gabedi mo bekeng	Gararo go ya go gatlhano mo bekeng	Malatsi otlhe
5. Buisetsa ngwana wa me	1	2	3	4	5	6
6. Lekola gore o dira tirogae	1	2	3	4	5	6

7. Go na le dibuka di le kae kwa gae? (O se ke wa bala dimakasini kgotsa dibuka tse morutwana wa Mophato 2 (kgotsa 1 a tswang le tsone kwa sekolong.)

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Ga go na dibuka	Dibuka di le 1-5	Dibuka di le 6-10	Dibuka di le 11-25	Go feta 25
	1	2	3	4	5

8. Ke malatsi a makae mo bekeng mo o buisetsang ngwana wa gago?

Le e seng	Letsatsi le le 1	Malatsi 2 kgotsa 3	Malatsi 4 kgotsa 5	Ka malatsi otlhe
1	2	3	4	5

9. Ke malatsi a makae mo bekeng mo o tshamekang metshameko ya puo le medumo le ngwana wa gago?

Le e seng	Letsatsi le le 1	Malatsi 2 kgotsa 3	Malatsi 4 kgotsa 5	Ka malatsi otlhe
1	2	3	4	5

10. Ka kopo tlhalosa motshameko o le mongwe yo o o dirisang ka nako nngwe go thusa ngwana wa gago go ithuta botoka kwa sekolong.

---



---

➔ Ka kopo tlatse le tsebe ya bobedi

11. (a) Ke dikopano tsa batsadi di le kae tse o ileng go tsona kwa sekolong monongwaga (2016)? \_\_\_\_\_

(b) Ke eng kwa gae se se dirang gore o se ke wa ya dikopanong tsa kwa sekolong?

(Tlhopa lebaka le le <u>lengwe</u> le le <u>botlhokwa thata</u> )	Dinamelwa	1	Tiro tsa kwa gae	2
	Ke a dira	3	Lebaka le lengwe	4

(c) Ke eng kwa sekolong se se dirang gore o se ke wa ya dikopanong tsa kwa sekolong?

(Tlhopa lebaka le le <u>lengwe</u> le le <u>botlhokwa thata</u> )	Ga re itsisiwe ka nako tsotlhe fa go le dikopano	1	Go na le dikopano di le dintsi	2
	Barutabana ga ba re reetse	3	Lebaka le lengwe	4

12. O akanya gore ke mang yo o tshwanetseng go tsaya maikarabelo a magolo mo tswelopeleng ya go buisa ga ngwana wa gago?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Morutabana	Nna ke le motsadi / motlhokomedi / motlhokomedimogolo	Puso
	1	2	3

13. Fa o bapisa ngwana wa gago le bana ba bangwe mo mophatong, ngwana wa gago o itse go buisa Setswana go le kae?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Botoka go gaisa bana ba bangwe	Go tshwana le bana ba bangwe	Bokoa go bana ba bangwe	Ga ke itse
	1	2	3	4

14. Ke ga kae mo ngwana wa gago a ileng a se ye sekolong monongwaga? (Tshwaya karabo e le nngwe ka "X")

O ile sekolong ka malatsi otlhe	Ga a ya letsatsi le 1	Ga a ya malatsi a 2-5	Ga a ya malatsi a 6-10	Ga a ya go feta malatsi a 10
0	1	2	3	4

15. Ke ga kae mo o lekodisising kgetsana ya dibuka ya ngwana wa gago?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> ka "X")	Le eseng	Gangwe mo kgwedding	Gangwe mo bekeng	E ka nna matsatsi otlhe
	0	1	2	3

16. Ngwana wa gago o dira eng segolo kwa gae ka malatsi a sekolo? (Tlhopa karabo e le nngwe fela)

Tiro tsa kwa gae (go phepafatsa ntlu, go apaya, jalo jalo)	1	Tiro ya sekolo	2	Go ya borekelong	3
Go tshameka le ditsala	4	Lebelela TV	5	Nngwe fela	6

17. Re rata go itse gore ngwana wa gago o nna lebaka le le kana kang kwa gae ka malatsi a sekolo.

(Ka kopo, tlatša ngwe le ngwe; Sekao, kwala dinako ka tsela e: 06:30, 14:30, 21:30, etc.)

(a) Tsoga mo mesong					(b) Tloga sekolong					(c) Boa sekolong					(d) Robala				
h	h	:	m	m	h	h	:	m	m	h	h	:	m	m	h	h	:	m	m

18. A o lebelela metshameko e e latelang ya TV le ngwana wa gago mo gare ga beke?

(Tshwaya karabo e <u>le nngwe</u> mo <u>moleng mongwe le mongwe</u> ka "X")	Metshameko ya TV	Ee	Nyaa
	Zaziwe/ High Rollers/ Scandal/ News	1	2
	Generations the Legacy/ Ashes to Ashes/ Top Billing	1	2
	Muvhango	1	2

**Re lebogela go tsaya matsapa ga gago a go araba dipotso tse!! →**

***(Ka kopo, botsa moithuti wa Mophato 2 (1) yo a go neileing foromo e, go e busetsa kwa go Morutabana wa gagwe)***

***Tsweetswee, qopola gape go saena mme o busetse foromo ya tumalano e e tlameletsweng go foromo e ya dipotso tsa maemo a kwa qae go Morutabana wa Mophato 2(1).***

<p><b><u>CONSENT</u></b></p> <p>I hereby agree to participate in the reading intervention evaluation by the HSRC. I understand that I am participating freely and without being forced in any way to do so. I also understand that I can stop participating at any point should I not want to continue and that this decision will not in any way affect me negatively. I understand that the project to which this evaluation is tied may in 2015 and 2016 benefit the project schools and their teachers, learners and parents, but not the control schools. I understand that my participation will remain confidential.</p> <p>I understand that the information that I provide will be stored electronically and used to evaluate the reading interventions.</p> <p>I also understand that evaluation findings will be communicated to senior DBE managers and through articles in academic journals without making known my identity or that of my Grade 2 (1) child.</p>	<p><b><u>TUMALANO</u></b></p> <p>Fa, ke dumela go tsaya karolo mo botsereganying jwa puiso jwa HSRC. Ke tlhaloganya gore ke tsaya karolo ke lokologile ke sa gapeletswe ka tsela efe go dira se. Ke tlhaloganya gape gore nka emisa go tsaya karolo ka nako nngwe le nngwe fa ke sa tlhole ke batla go tswela, le gore tshweetso e, ga e kitla e nkama ka tsela e e seng monate. Ke tlhaloganya gore porojeke e e golaganeng le tshekatsheko e, e ka tswa ya re ka 2015 le 2016, ya tswela mosola dikolo tsa diporojeke mmogo le barutabana, baithuti le batsadi ba tsone, fela e seng dikolo tse di ka fa tlase ga taolo. Ke tlhaloganya gore botsayakarolo jwa me, bo tla nna bo le mo sephiring.</p> <p><u>Ke tlhaloganya gore tshedimosetso e ke e neelang e tlile go bolokiwa ka mokgwa wa eleketroniki mme ya dirisiwa go sekaseka botsereganyi jwa puiso.</u></p> <p><u>Ke tlhaloganya gape gore diphitlhelelo tsa tshekatsheko di tlile go bolelelwa baokamedi bagolo ba DBE le go tlhagisiwa e le diatikile mo dijenaleng tsa dithuto kwa ntle ga go neela boitshupo jwa me kgotsa jwa ngwana wa me wa Mophato 2 (1).</u></p>
<p>_____ <b>Signature of Parent / Caregiver (Tshaeno ya Motsadi/Motlhokomedi)</b></p>	